

MATHEMATICS IN SETSWANA  
GRADE 1 – BOOK 2  
TERMS 3 & 4  
ISBN 978-1-4315-0132-8  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
7th Edition

ISBN 978-1-4315-0132-8

9 781431 501328

1 2 3 4

#### Ithute ka ga Molaotheo wa Rephaboleki ya Afrika Borwa (1996)

Molaotheo wa Afrika Borwa (1996) ke molao o o kwa godimo wa lefatshe. Molao o o kwa godingwana go na le Moporesidente, o kwa godingwana go na le dikgotlatshelko e bile o kwa godingwana go na le mmuso.

O tlhalosa ka moo batho ba lefatshe la rona ba tshwanetseng go tshola ba bangwe ka teng, le gore ditshwanelo le maikarabelo a bona ke eng. Molaotheo wa lefatshe re teng go re sireletsa rotlhe jaanong, le bana ba rona ka moso.

Ela tlhoko hisetori ya rona.

A re se keng ra boeletsa diphosha tsa hisetori ya rona.

Molaotheo wa rona o re thusa go akanya le go aga bokamoso jo bo botoka jwa botlhe.

Rona, re le batho ba Afrika Borwa;  
Re itse ditshiamololo tsa rona tse di fetileng;  
Re tlota ba ba bogetseng tshiamo le kgololosego mo lefatsheeng la rona;  
Re tlota ba ba diretseng go aga le go tlhabolola naga ya rona; mme  
Re dumela gore Afrika Borwa ke ya botlhe ba ba tshelang mo go yona, re tshwaragane mo go farologaneng ga rona.

Rona ka jalo, ka baemedi ba re ba itlhophetseng ka kgololosego, re amogela Molaotheo o jaaka Molaomogolo wa Rephaboliki gore re—

alafe dikgogakgogano tse di fetileng mme re age Setshaba se se thailweng mo meetlong ya demokerasi, bosiamisi mo bathong le ditshwanelo tse di botlhokwa tsa botho;

tlhome metheo ya demokerasi le bosetshaba jo bo buletseng bottlhe jo mo go bona puso e theilweng, mo thatong ya batho e bile moagi mongwe le mongwe a sireleditseng ka go lekana ke molao;

tokafatse matshelo a baagi bottlhe le go golola neo ya mongwe le mongwe le;

age Afrika Borwa e kopaneng ya demokerasi e kgonang go tsaya maemo a yona a a siametseng jaaka naga e eipusang mo tshikeng ya mafatshe.

Senka dits hwanelo tsa gago jaaka Moafrika borwa mme o tseye maikarabelo a gago a go si reletsa ditshwanelo tsa batho ba bangwe.

Itse Molaotlhomo wa Ditshwanelo & Molaotlhomo wa Maikarabelo.

May God protect our people.  
Nkosi Sikele' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.  
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.  
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosanna Afrika.

MATESIKA SETSWANA – Mophato | Buka 2

ISBN 978-1-4315-0132-8



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



MATESIKA  
SETSWANA

Buka 2  
Kgweditsharo  
3 & 4

Leina:

Phaposi:



# Diteng

No.	Setlhogo	Ts.
65	Tlhaloganya palo 11	2
66	Tlhaloganya palo 12	4
67	Tlhaloganya palo 13	6
68	Tlhaloganya palo 14	8
69	Tlhaloganya palo 15	10
70	Go tlhakanya go fitlha ka 20 – Go tswelela go bala	12
71	Go tlhakanya – go aga le go thuba dipalo go fitlha ka 10	14
72	Go tlhakanya – go aga le go thuba dipalo go fitlha ka 20	16
73	Go tlhakanya le go ntsha – go aga le go thuba	18
74	Bolele	20
75	Madi le tshentshi	22
76	Madi le tshentshi	24
77	Madi: go tlhakanya le go ntsha	26
78	Tshedimosetso	28
79	Tshedimosetso le nako	30
80	Ditlhophpha tsa bo tlhano go fitlha ka 15	32
81	Bo-tlhano: Poeletso ya go tlhakanya go fitlha ka 15	34
82	Bo-tlhano go fitlha ka 15	36
83	Diphethene tsa dipalo tsa bo tlhano go fitlha ka 5	38
84	Diphethene tsa dipalo tsa bo tlhano go fitlha ka 80	40
85	Dikoketsagabedi	42
86	Dihalfo	44
87	Dilo tsa matlhakore -3	46
88	Dilo tsa mathakore -3 – Go relela le go kgokologa	48
89	Diphethene tsa jiometeri	50
90	Ditlhophpha tsa pedi go fitlha ka 15	52
91	Go tlhakanya ga poeletso ya bo pedi go fitlha ka 15	54
92	Bo pedi go fitlha ka 15	56
93	Diphethene tsa dipalo 2 go fitlha ka 50	58
94	Tekatekano	60
95	Dipalo le Kemopalo	62
96	Bolele	64



4 5 0 2 5 1 4 5 10 4 5 0 1 4 2 4 9 5 4 8 6

No.	Setlhogo	Ts.
97	Palo ya 16	66
98	Palo ya 17	68
99	Palo ya 18	70
100	Palo ya 19	72
101	Palo 20	74
102	Go tlhakanya	76
103	Go ntsha	78
104	Go tlhakanya le go ntsha	80
105	Dipalotlwaelo	82
106	Dilo le dibopego	84
107	Madi	86
108	Madi a mangwe	88
109	Dibopego tsa matlhakore -2	90
110	Dibopego tsa matlhakore -2 – matlhakore a a tlhamaletseng le a a kgolokwe	92
111	Dibopego tse dingwe tsa matlhakore -2	94
112	Ditlhophpha tsa tlhano go fitlha ka 20	96
113	Bo-tlhano – go tlhakanya go go boalediwang go fitlha ka 20	98
114	Go aroganya go fitlha ka 20	100
115	Diphethene tsa dipalo – botlhano go fitlha ka 100	102
116	Maemo le pono	104
117	Ditlhophpha tsa bo pedi go fitlha ka 20	106
118	Bo pedi – poeletso ya go tlhakanya go fitlha ka 20	108
119	Diphethene tsa dipalo – bopedi go fitlha ka 100	110
120	Diphethene tsa dipalo – bopedi go fitlha ka 100	112
121	Mmase (Boima)	114
122	Koketsagabedi	116
123	Go hafola	118
124	Tshedimosetso	120
125	Tshedimosetso e nngwe	122
126	Mothamo	124
127	Diphethene tsa jiometeri	126
128	Tekatekano	128



Mme Angie Motshekga,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya  
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntla. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme ga di duelelwae.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsela mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bona ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba aaaa.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
Seventh edition 2017

ISBN 978-1-4315-0132-8

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



Mophato



M a t e s i s i

KA SETSWANA

Buka e, ke ya ga:

SETSWANA

Buka

2



65



## Tlhologanya palo II

Poeletso:

Ikatise go kwala dipalo.



nngwe

I I





pedi


2 2



Golaganya ditshwantsho.




Sekeletsa dilo.



Go setse dimonamone di le kae?

Sekeletsa diapole di le 10 fela.



Go setse diapole di le kae?



Gatisa kana o lat edise  
dipalo.

lesomenngwe			



Kholomo nngwe le  
nngwe e tshwanetse  
go tlhakana go nna II.  
Tlatsa dipalo tse di  
tlogetsweng.

3	5	4
4	5	
4		2
II	II	II



Thala dilo di le 10.



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.



Bala dilo.







Feleletsa lenaneo kana theibole. Mola mongwe  
le mongwe o na le setshwantsho, palo le lefoko  
la palo eo.

 		lesomenngwe
		lesomenngwe
II	 	
	lesomenngwe	 



Ke palo efe e nnyane ka  
nngwe mo go II? \_\_\_\_\_



Ke palo efe e kgolwane ka  
nngwe mo go II? \_\_\_\_\_



66



## Tlhologanya palo 12

Poeletso:

Ikatise go kwala dipalo.



tharo

3 3





nne

4 4



Golaganya ditshwantsho.



Sekeletsa dilo.

Sekeletsa ditlhako di le 10 fela.



Go setse ditlhako di le kae?

Sekeletsa dikgapa di le 12 fela.



Go setse dikgapa di le kae?



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Gatisa kana o latetise  
dipalo.

	2		2		2		2
--	---	--	---	--	---	--	---

lesomepedi
------------

	2		2		2		2
--	---	--	---	--	---	--	---

Kholomo nngwe le  
nngwe e tshwanetse  
go tlhakana go nna |2.  
Tlatsa dipalo tse di  
tlogetsweng.

	7	6
4		4
3	2	
2	2	2



Thala dilo di le |2.



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.

--	--	--	--	--	--	--

3			5			
8						



Bala dilo.



--



--



Feleletsa lenaneo kana theibole. Mola mongwe  
le mongwe o na le setshwantsho, palo le lefoko  
la palo eo.



Ke palo efe e nnyane ka  
nngwe mo go |2? \_\_\_\_\_

 		lesomepedi
	2	lesomepedi
 		2
	lesomepedi	 

Ke palo efe e kgolwane ka  
nngwe mo go |2? \_\_\_\_\_



67



## Tlhaloganya palo I3

Poeletso:

Ikatise go kwala dipalo.





5 5



6 6



Golaganya ditshwantsho.




Sekeletsa dilo.



Go setse dikatse di le kae?

Sekeletsa digwete di le I3 fela.



Go setse digwete di le kae?



6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Gatisa kana o latetise  
dipalo.



I3 I3 I3 I3

lesometharo

I3 I3 I3 I3

Kholomo nngwe le  
nngwe e tshwanetse  
go tlhakana go nna I3.  
Tlatsa dipalo tse di  
tlogetsweng.

I	2	6
I		
	3	2
I3	I3	I3



Thala dilo di le I3.

Jaanong di thale ka mokgwa o o farologaneng.




Tlatsa dipalo tse di  
tlogetsweng.


10

12



Bala dilo.







Feleletsa lenaneo kana theibole. Mola mongwe  
le mongwe o na le setshwantsho, palo le lefoko  
la palo eo.



 		lesometharo
	I3	lesometharo
I3	 	
	lesometharo	 

Ke palo efe e nnyane ka  
nngwe mo go I3? \_\_\_\_\_

Ke palo efe e kgolwane ka  
nngwe mo go I3? \_\_\_\_\_



Teacher:  
Sign:

Date:



68



## Tlhologanya palo 14

Poeletso:

Ikatise go kwala dipalo.



supa

7 7



robedi



8 8



Golaganya ditshwantsho.



Sekeletsa dilo.



Go setse dirurubele di le kae?

Sekeletsa mesese e le 14 fela.



Go setse mesese e le mekae?



8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Gatisa kana o lat edise  
dipalo.

| 4 | 4 | 4 | 4 |

lesomenne

| 4 | 4 | 4 | 4 |



Thala dilo di le 14.



Kholomo nngwe le  
nngwe e tshwanetse  
go tlhakana go  
nna 14.

Tlatsa dipalo tse di  
tlogetsweng.

1		2
	5	1
3	2	
14	14	14



Bala dilo.



3      5      7



Feleletsa lenaneo kana theibole. Mola mongwe  
le mongwe o na le setshwantsho, palo le lefoko  
la palo eo.

	4	lesomenne
14		
	lesomenne	



Ke palo efe e nnyane ka  
nngwe mo go 14? \_\_\_\_\_

Ke palo efe e kgolwane ka  
nngwe mo go 14? \_\_\_\_\_



69



## Tlhaloganya palo 15

Kgweditharo 3

Poeletso:

Ikatise go kwala dipalo.




q q



10 10




Golaganya ditshwantsho.




Sekeletsa dilo.

Sekeletsa dinamune di le 10 fela.



Go setse dinamune di le kae?



Sekeletsa dinaledi di le 15 fela.



Go setse dinaledi di le kae?





Tlatsa dikarabo.



$7 + 2 =$





$$4 + 2 =$$



Gatisa kana o latedise dipalo.

15 15 15 15

lesometlhano

15 15 15 15



Thala dilo di le 15.



Jaanong di thale ka mokgwa o o farologaneng.



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.

11

12

13



15


15

13

12



Bala dilo.



Feleletsa lenaneo kana theibole. Mola mongwe le mongwe o na le setshwantsho, palo le lefoko la palo eo.

	15	lesometlhano
		lesometlhano
15		



Ke palo efe e nnyane ka nngwe mo go 15? \_\_\_\_\_



Ke palo efe e kgolwane ka nngwe mo go 15? \_\_\_\_\_



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



70



## Go tlhakanya go fitlha ka 20 – Go tswelela go bala

Poeletso:

Ikatise go kwala leina la palo.

6

thataro



Lebelela setshwantsho mme o kwalele sengwe le sengwe polelopalo.


Lisa o na le dimonamone di le 3. Mandla o na le dimonamone di le 5. Ba na le dimonamone di le kae gotlhelele?



A re baleng:

3	...	4	5	6	7	8
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		+ <input type="text"/> = <input type="text"/>				

Ke ne ke na le dimmabole di le 8 mme ka latlhewelwa ke di le 4. Ke saletswe ke dimmabole di le kae?




A re baleleng kwa morago:


8	...	7	6	5	4
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		- <input type="text"/> = <input type="text"/>			




Tlatsa dikarabo.



$$1 + 2 = \boxed{\phantom{0}}$$



$$13 + 2 = \boxed{\phantom{0}}$$



$$15 + 2 = \boxed{\phantom{0}}$$






12

0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20



Tlatsa dipalo mo molapalong mme morago o kwalele nngwe le nngwe polelopalo.



Bala mo go 2.

3	5
4	
2	



7	
8	
6	



Tlatsa dipalo.



Thusa segokgo go fetsa palo.


Ke na le dingwaga di le 7.

Ke tlaa bo ke na le dingwaga di le kae morago ga dingwaga di le 5?

7

--	--	--	--	--

Ke tlaa ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.



7I



## Go tlhakanya – go aga le go thuba dipalo go fitlha ka 10

Poletso:

Ikatise go kwala leina la palo.

7

supa



Tlatsa karabo.



Khalara go bontsha tse di latelang.

$3 + 3 = \square$




$0 + 5 = \square$



$3 + 2 + 1 = \square$



$3 + 9$



$4 + 8$



$5 + 7$





$6 + 6$




$7 + 5$







Kwala palelo ya:



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Feleletsa molapalo mme o tlatse karabo.



Rarabolola tse di latelang ka go thala ditshwantsho.

Ke na le dimmabole di le 5 mme tsala ya me e na le di le 8. Re na le dimmabole di le kae gotlhelele?

$$\square + \square = \square$$

Ke tletse morutabana wa rona mabo lomo a le 9 mme tsala ya me yam o tlela mabolomo a le 6. Re tlile le mabolomo a le makae gotlhelele?

$$\square + \square = \square$$



72



Go tlhakanya – go aga le go thuba dipalo  
go fitlha ka 20

Poeletso:

Ikatise go kwala leina la palo.

8

robedi






Tlatsa karabo.


$0 + 2 =$		$2 + 2 =$		$4 + 2 =$		$6 + 2 =$		$8 + 2 =$	
$10 + 2 =$		$12 + 2 =$		$14 + 2 =$		$16 + 2 =$		$18 + 2 =$	




Dirisa mabolomo a mebala e e farologaneng go bopa dipolelopalo tsa gago.



Thusa segokgo go fetsa dipalo.



Ke dipelo di le kae?



Itirele palo ya gago.


$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$





16      0      |      2      3      4      5      6      7      8      9      10



Golaganya dipara tsa dipalo go bopa dipalo tse di latelang.



Kwala polelopalo ya:



Poeletso:

Poeletso: Khalara karabo e e nepagetseng.

pono-pele	pono-pele	pono-pele	pono-pele
pono-morago	pono-morago	pono-morago	pono-morago
pono-letlhakore	pono-letlhakore	pono-letlhakore	pono-letlhakore



Teacher:  
Sign:  
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

73



## Go tlhakanya le go ntsha – go aga le go thuba

Poeletso:

Ikatise go kwala leina la palo.

q
---

robongwe
----------



Tlatsa karabo.

$$\begin{array}{ccccccccccccc} & \leftarrow & & & & & & & & & & \rightarrow \\ & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & & \\ & \end{array} \quad \boxed{4 - 1 =} \quad \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{ccccccccccccc} & \leftarrow & & & & & & & & & & \rightarrow \\ & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & & \\ & \end{array} \quad \boxed{5 - 3 =} \quad \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{ccccccccccccc} & \leftarrow & & & & & & & & & & \rightarrow \\ & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & & \\ & \end{array} \quad \boxed{4 - 2 =} \quad \boxed{\phantom{00}}$$



$$\begin{array}{ccccccccccccc} & \leftarrow & & & & & & & & & & \rightarrow \\ & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & & \\ & \end{array} \quad \boxed{5 - 2 =} \quad \boxed{\phantom{00}}$$



Thusa segokgo go fetsa  
dipalo.




Go na le dipelo di le kae?



Itirele palo ya gago.

$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{00}}$$



Balela tse di latelang.

$$\begin{array}{r} 7 \\ + \end{array} \begin{array}{r} 4 \\ + \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ + \end{array} \begin{array}{r} 4 \\ + \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ + \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ + \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ + \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ + \end{array} \begin{array}{r} 6 \\ + \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ + \end{array} \begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ + \end{array} \begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ + \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ + \end{array} \begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ + \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 13 \\ - \end{array} \begin{array}{r} 6 \\ - \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 13 \\ - \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ - \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ + \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ - \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ - \end{array} \begin{array}{r} 8 \\ - \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ - \end{array} \begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ + \end{array} \begin{array}{r} \boxed{\phantom{00}} \\ + \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ - \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$



Kwala dikarabo, khalara mme o thale.

$$8 + 6 = \boxed{\phantom{00}}$$

Re ka nna ra e bontsha jaana:

$$(8 + 2) + 4 = \boxed{\phantom{00}} \rightarrow 10 + 4 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$15 - 7 = \boxed{\phantom{00}}$$

Re ka nna ra e bontsha jaana:

$$(15 - 5) - 2 = \boxed{\phantom{00}} \rightarrow 10 - 2 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$9 + 4 = \boxed{\phantom{00}}$$

Re ka nna ra e bontsha jaana:

$$(9 + 1) + 3 = \boxed{\phantom{00}} \rightarrow \boxed{\phantom{00}} \quad \boxed{\phantom{00}}$$

$$14 - 5 = \boxed{\phantom{00}}$$

Re ka nna ra e bontsha jaana:


$$(\quad - \quad) - 1 = \boxed{\phantom{00}} \rightarrow 10 - 1 = \boxed{\phantom{00}}$$

Poeletso:

Ikatise go kwala leina la palo.

10

robongwe



Teacher:  
Sign:  
Date:



74


Kgweditsharo 3



Lebelela setshwantsho mme o arabe dipotso.



## Boleele



Ke mang yo moleelelelele?


Ke mosimane ofe yo mokhutshwakhutshwane?


Ke mang yo mokhutshwakhutshwane?


Ke mosetsana ofe yo moleelelelele?



Matlhakore a dibopego tse a bopiwa ke diboloko di le kae?









20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Boleele le bopphara jwa tafole bo bopiwa ke diboloko le diphensele di le kae?



Bophara ke diboloko di le \_\_\_\_.





Bophara ke diboloko di le \_\_\_\_.

Boleele ke diboloko di le \_\_\_\_.



Ke mola ofe o  
mokhutshwakhutshwane?  
Mola wa l, 2 kgotsa 3?

Ke mola ofe o moleelelelele?  
Mola wa l, 2 kgotsa 3?



75

Kgweditħar 3




Tshwaya tlhotlwa e e kwa godimodimo mo moleng mongwe le mongwe.



Tshwaya dikhoene (maditshipi) tse di tlaa go nayang RIO.




Tshwaya dikhoene (maditshipi) tse di tlaa go nayang RIO.



22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lethha:



Balela tse di latelang:

R5 + RIO =		R5 + R2 + R8 =		RIO + RIO =	
R3 + RIO + R2 + R2 =		R5 + R7 + RI + R5 =		RIO + RI + R5 + R2 =	



Rarabolola tse di latelang:

Ke na le khoene ya R2 le khoene ya R5.  
Tsala ya me e na le dikhoene di le tharo tsa  
R2. Ke mang yo o nang le madi a mantsi.

Ke na le khoene ya R5 le khoene ya RI.  
Tsala ya me e na le dikhoene di le tharo tsa  
R5. Ke mang yo o nang le madi a mantsi.



Ke na le RI5:

Ke duela

Tšhentšhi

R4 + R 7 = RII	R4
R6 + R 9 =	
R8 + R3 =	
R2 + RII =	
R3 + R8 =	
R6 + R8 =	
RO + R2 =	
R2 + R2 =	
R4 + R2 =	
R6 + R2 =	



Balela tse di latelang:

Ke na le RI5. Ke reka pakete ya ditšipisi ka R6.  
Ke saletswe ke bokae?



E dire nnyane ka R2.

RII		R4	
RI2		R6	
RIO		R8	



76



Thala dikhoene go bopa:

R11	
RI2	
RI3	
RI4	




Tshwaya le bo le tlatse karabo e e nepagetseng.

$$RI8 - R8 = \boxed{\phantom{00}}$$




$$RI2 - R2 = \boxed{\phantom{00}}$$



$$RI5 - R4 = \boxed{\phantom{00}}$$



$$RI4 - R7 = \boxed{\phantom{00}}$$



Balela tse di latelang:

$$RI5 - RIO = \boxed{\phantom{00}}$$

$$RIO - RI - RI - R2 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$R2O - R2 - R8 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$R5 - R4 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$R2O - R5 = \boxed{\phantom{00}}$$

$$RIO - RI - R5 - R2 = \boxed{\phantom{00}}$$



0

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10



Balela tse di latelang:

Ke na le RI5. Ke reka ka:	Ke saletswe ke bokae?
R2 gape R4 =	R9
R8 gape R4 =	
RI2 gape R2 =	
R5 gape R5 =	
R8 gape R7 =	
RIO gape R2 =	
R8 gape R2 =	
R6 gape R2 =	
R4 gape R2 =	
R2 gape R2 =	
R9 gape R6 =	
RIO gape R2 =	



Ke na le RI5. Ke reka kgetsana ya dimonamone tsa RII.

Thala setshwantsho go bontsha gore o saletswe ke madi a makanakang.






77

Kgweditharo 3



## Madi: go tlhakanya le go ntsha

Letha:

Balela tse di latelang:

$RIO + R2 =$	<input type="text"/>
$RIO + R4 =$	<input type="text"/>
$R9 + R5 =$	<input type="text"/>
$RI2 + R5 =$	<input type="text"/>

$RIO + R5 =$	<input type="text"/>
$RIO + R7 =$	<input type="text"/>
$R8 + R4 =$	<input type="text"/>
$RI4 + R2 =$	<input type="text"/>

$RIO + RI =$	<input type="text"/>
$RIO + R6 =$	<input type="text"/>
$R7 + R6 =$	<input type="text"/>
$RII + R6 =$	<input type="text"/>



Balela tse di latelang:

$RIO - R7 =$	<input type="text"/>
$RI5 - RI =$	<input type="text"/>
$RI2 - R2 =$	<input type="text"/>
$RI5 - R6 =$	<input type="text"/>

$RIO - R2 =$	<input type="text"/>
$RI5 - RI5 =$	<input type="text"/>
$RI4 - R7 =$	<input type="text"/>
$RI2 - R9 =$	<input type="text"/>


$RIO - R5 =$	<input type="text"/>
$RI5 - R2 =$	<input type="text"/>
$RI6 - R6 =$	<input type="text"/>
$RI4 - R4 =$	<input type="text"/>



Thusa segokgo go fetsa dipalo tsotlhe.



E dire nnyane ka R2.




$R4 - R2 =$	<input type="text"/>
-------------	----------------------




$R7 - R2 =$	<input type="text"/>
-------------	----------------------



0 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Thusa segokgo go dira dipalo tsotlhe tsa go ntsha.



Rarabolola tse di latelang.

O ne o na le RI2. Mmaago o go file R5.  
Jaanong o na le bokae?

O na le RI9. O reka dimonamone ka R8.  
O saletswe ke bokae?



Ke bolokile madi a makae?



Bontsha palo mo molapalong mme o balele karabo.



Teacher:  
Sign:  
Date:



78


Kgweditharo 3




## Tshedimosetso


Bala gore o kgona go bona dikoloi di le kae tsa mofuta o le mongwe.

Letlha:





Bala dibopego mme o khalare tshate e e fa tlase go bontsha  
gore go na le tse kae nngwe le nngwe.  
Morago o arabe dipotso.



5						
4						
3						
2						
1						
	▲	●	■	◆	★	○

\_\_\_\_\_ ke tse dintsintsi.

\_\_\_\_\_ ke tse dinnyennye.



Teacher:  
Sign:  
Date:





79

Kgweditharo 3



## Tshedimosetso le nako

Bua ka ga ditshwantsho tse mme morago o di beye ka tatelano e e nepagetseng.




1

2


3

4

Letlha:



Dirisa dikarata tse di tlhaolang go tswa mo Mosegong wa I  
go feleletsa kerafo ya ditshwantsho.



--	--	--	--



Teacher:  
Sign:  
Date:





## Ditlhophpha tsa bo tlhano go fitlha ka 15

Poeletso:

Ikatise go kwala leina la palo.

5

tlhano



Lebelela setshwantsho mme o arabe potso.



O kgona go dira ditlhophpha tsa 5 di le kae?

Lebelela setshwantsho

Re ka e kwala ka mokgwa o:


Thala ya gago fa.



Setlhophpha se le I  
sa 5 ke 5




Bala menwana moargo o tlatse karabo ya gago.



$$5 + 5 =$$



$$5 + 5 + 5 =$$



$$5 + 5 + 5 + 5 =$$

Ditlhophpha tse 2 tsa 5  
ke 10







Thala didiko kana disekele  
go dikologa tse di latelang:




Kwala dipolelopalo tsa tse  
di latelang.

Setlhophpha se le I sa 5








Ditlhophpha tse 2 tsa 5






Ditlhophpha tse 3 tsa 5







O kgona go dira ditlhophpha tsa bo-thano di le kae ka?

10	le	0		ditlhophpha
8	le	2		ditlhophpha
6	le	4		ditlhophpha
4	le	1		ditlhophpha
2	le	3		ditlhophpha



81



## Bo-tlhano: Poeletso ya go tlhakanya go fitlha ka 15

Poeletso:

Poeletso: Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.



Go na le menwana ya maoto le ya matsogo e le mekae? E kwalele polelo.



Setlhophpha sa dipanana di le tlhano.

Ditlhophpha tse pedi tsa mabolomo a e matlhano nngwe le nngwe.

Thala:



Thala dibopego tsa tse di latelang:

$$5 + 5 = 10$$



$$5 + 5 + 5 = \square$$






Sekeletsa mme o bale gore o ka dira ditlhophpha tsa tlhano di le kae mo karateng nngwe le nngwe.







Kwala polelopalo ya:



Dirisa mabala e e farologaneng go bontsha dipalo tse o tlaa di dirisang go bopa ditlhophpha tsa tlhano.

I	2	3	4	5	6	7	8	q	10
II	I2	I3	I4	I5					



O kgona go bopa ditlhophpha tsa tlhano di le kae?

I	le	I4	di tlaa bopa		ditlhophpha
I3	le	2	di tlaa bopa		ditlhophpha
8	le	2	di tlaa bopa		ditlhophpha
7	le	8	di tlaa bopa		ditlhophpha
q	le	2	di tlaa bopa		ditlhophpha



I I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20



82



Kgweditharo 3



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.

I		3		5		7	8	9	
II	I2								



Bopa ditlhophpha tsa tlhano. Podilekgwana nngwe le nngwe e tshwanetse go nna le ditlhophpha tsa maronthorontho a mantsho a le matlhano mo lefukeng lengwe le lengwe.





36





Kwala polelopalo ya sengwe le sengwe.



Balela tse di latelang:

$$0 + \boxed{5} = \boxed{\quad}$$


$$\boxed{5} + \boxed{5} + \boxed{5} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{5} + \boxed{5} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{5} + \boxed{5} + \boxed{5} + \boxed{5} = \boxed{\quad}$$

Poeletso:

Poeletso: Ke mola ofe o o leng moleelelelele?



Teacher:  
Sign:  
Date:



83



Kgweditharo 3

## Diphethene tsa dipalo tsa bo tlhano go fitlha ka 50




Feleletsa diphethene tsa bo - tlhano ka go khalara dipalo.


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50



Thala dihupu go bontsha ditlhophpha tsa tlhano.





Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng mme o thale dihupu go bontsha ditlhophpha tsa tlhano.





Feleletsa molapalo. Thala dihupu go bontsha ditlhophpha tsa tlhano.

Go na le ditlhophpha tsa tlhano di le .






Sega dipalo tse di tlogetsweng go tswa mo Mosegong wa 2  
mme o di beye mo melapalong.



Thala dihupu go bontsha tse di latelang:


40, 45, 50



10, 15, 20



25, 30, 35



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



84



Letlha:

## Diphethene tsa dipalo tsa bo tlhano go fitlhha ka 80

Kgweditharo 3



O kgona go bona ditlhophpha di le kae tsa tlhano mo setshwantshong?



Feleletsa ditshwantsho tse go bontsha ditlhophpha tse pedi tsa tlhano mo bolokong nngwe le nngwe.



40

0

1

2

3

4

5



6

7

8


9

10




Thala dihupu go bontsha tse di latelang:

55, 60, 65



65, 70, 75



70, 75, 80



85



## Dikoketsagabedi



Oketsa dilwana gabedi mme o tlatse karabo.



Fa 1 a oketswa  
gabedi ke




Fa 4 a oketswa  
gabedi ke




Fa 5 a oketswa  
gabedi ke




Bala dibopego mo lefukeng lengwe le lengwe la serurubele. Feleletsa dipolelopalo tse di gabedi.



$$7 + 7 = \\ \text{kgotsa oketsa} \\ 7 \text{ gabedi} =$$




$$5 + 5 = \\ \text{kgotsa oketsa} \\ 5 \text{ gabedi} =$$



$$2 + 2 = \\ \text{kgotsa oketsa} \\ 2 \text{ gabedi} =$$






Ra re fa 6 a okediwa gabedi ke 12. Halofo ya 12 e tlaa nna eng? \_\_\_\_\_


O bona maotwana a le makae?



O bona maotwana a le makae jaanong?



Go na le mae a le makae mo paketeng?



Jaanong go na le mae a le makae?



4

Bala maronthorontho mme morago o a oketsa gabedi.

5

Oketsa dipalo gabedi.

	1	oketsa gabedi →		2
	2	oketsa gabedi →		
	3	oketsa gabedi →		
	4	oketsa gabedi →		
	5	oketsa gabedi →		

6

Feleletsatse di latelang.

Go na le malatsi a le makae mo bekeng?	

Go na le malatsi a le makae mo dibekeng tse pedi?	

O bona maoto a le makae?



O bona maoto a le makae?		Jaanong o bona maoto a le makae?	

7

Feleletsatse di latelang.

$2 + 2 + 1 =$	5	kgotsa	Fa o oketsa 2 gabedi + 1=5
$4 + 4 + 1 =$		kgotsa	
$7 + 7 + 1 =$		kgotsa	

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:  
Sign:  
Date:

86




Kgweditharo 3


## Dihalofo



Ntsha halofo ya bana mme o kwale karabo.



Halofo ya 4 ke \_\_\_\_\_



Halofo ya 6 ke \_\_\_\_\_



Halofo ya 2 ke \_\_\_\_\_



Halofo ya 8 ke \_\_\_\_\_



Ntsha halofo mme morago o tlatse karabo.

Halofo ya 2 ke =

Halofo ya 8 ke =


Halofo ya 4 ke =

Halofo ya 10 ke =

Halofo ya 5 ke =




Go na le  
ditlhapi di  
le kae?





Halofo ya  
ditlhapi ke?





5

Bala maronthorontho mme o di hafole.

	2	hafola →		<input type="text"/>
	4	hafola →		<input type="text"/>
	6	hafola →		<input type="text"/>
	8	hafola →		<input type="text"/>
	10	hafola →		<input type="text"/>



Hafola dipalo.

4	hafola →	2	
8	hafola →		
6	hafola →		
10	hafola →		
12	hafola →		
14	hafola →		



Go na le diboko di le kae?




Halofa ya diboko ke:





Araba tse di latelang:

O bona maoto a le makae?




O bona maoto a le makae jaanong?



Ra re halofa ya 8 ke



Teacher:  
Sign:  
Date:



87




Letha:


## Dilo tsa matlhakore - 3


Kgweditlharo 3



Tshwaya selo tse dinnyennye.









Thala selo se segolwane ka fa lethakoreng la moja la setshwantsho sengwe le sengwe.




Thala kgwele e kgolwane go na le kgwele e e botala jwa legodimo.

Thala kgwele e nnyanenyana go na le kgwele e tshetlha.



Thala kgwele e nnyanenyana go na le lebokoso le le serolwana.


Thala lebokoso le legolwane go na le lebokoso le le botala jwa tlhaga.






**5**


Khalara lebokoso le lennyennye ka botalajwa legodimo le kgwele e nnyennye ka serolwana.



Khalara lebokoso le legologolo ka bopinki le kgwele e kgolokgolo ka bohibidu.



A o kgonna go aga tora ka dilo tse di latelang?  
Khalara 'E' kgotsa 'Nnyaya'.



Sega mme o kgomaretse ditshwantsho go tswa mo makasineng kgotsa mo lokwalodikgannyeng go aga ditora tsa gago tse pedi.

Gakologelwa gore ditora di tshwanetse go itshetlega sentle.



88



Letlha:

## Dilo tsa mathakore -3 – Go relela le go kgokologa

Kgweditharo 3



A dilo di tlaa kgokologa kgotsa di tlaa relela.  
Khalara karabo e e nepagetseng.



kgokologa	relela
-----------	--------



kgokologa	relela
-----------	--------



kgokologa	relela
-----------	--------

kgokologa	relela
-----------	--------



A se se latelang se a kgonagala?  
Khalara karabo e e nepagetseng.



ee	nnyaya
----	--------



ee	nnyaya
----	--------



ee	nnyaya
----	--------



48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



3

Tlhaola dilo tse di latelang ka go di thala mo bolokong e e nepagetseng.

	Dibolo	Mabokoso
--	--------	----------

4

Tlhaola dilo go ya ka bogolo ka go di thala kana go di tshwantsha.

	Dibolo tse dinnye	Mabokoso a mannye
	Bolo e kgolo	Mabokoso a magolo

89



## Diphethene tsa jiometeri

Poeletso:

Thala tse di latelang:

Sekele

Sekwere

Khutlonnetsepa



Feleletsa phethene.




50

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Dira ditshwantsho go tswelela ka phethene.



Thala phethene ya gago.




Kgomaretsa ditshwanthso go bopa phethene ya gago.



Feleletsa phethene.

A	B	C	A	B	C				A	B	C
---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:  
Sign:  
Date:



90



Kgweditharo 3

## Ditlhophha tsa pedi go fitlha ka 15



Kwala leinapalo la simbolo e ya palo.

2

pedi



Araba dipotso.

O bona diphenkwini di le kae?



O bona dipara tsa maoto di le kae?

E kwale jaaka polelopalo.



Araba dipotso.

Go na le dibuka di le kae?



Ke ka kgoa go bopa ditlhophha tsa pedi di le kae?

E kwale jaaka polelopalo.



Kwala leinapalo la simbolo e ya palo.

4



Bala diphuka, mme o tlatse karabo ya gago.



$$2 + 2 =$$



$$2 + 2 + 2 =$$



$$2 + 2 + 2 + 2 =$$




Thala disekele go dikologa tse di latelang go bopa:


Ditlhophpha di le 4 tsa 2




Ditlhophpha di le 5 tsa 2






Ditlhophpha di le 6 tsa 2



Ditlhophpha di le 7 tsa 2



Kwala polelopalo ya tse di latelang:



O kgona go bopa ditlhophpha tsa pedi di le kae?

I3 le I di tlaa dira	ditlhophpha
II le I di tlaa dira	ditlhophpha
9 le I di tlaa dira	ditlhophpha
7 le I di tlaa dira	ditlhophpha

I2 le I di tlaa dira	ditlhophpha
5 le I di tlaa dira	ditlhophpha
I le I di tlaa dira	ditlhophpha
IO le O di tlaa dira	ditlhophpha






q1



Go tlhakanya ga poeletso ya bo pedi go fitlha ka 15



Go na le maoto a le makae?



O a badile jang?



Thala dibopego go bontsha tse di latelang:

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\phantom{0}}$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\phantom{0}}$$



$$2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\phantom{0}}$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\phantom{0}}$$





Kwala dipolelopalo tsa tse di latelang:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\quad}$									

<input type="text"/>									
<input type="text"/>									

<input type="text"/>									
<input type="text"/>									

<input type="text"/>									
<input type="text"/>									



Sekeletsa mme o bale gore karata nngwe le nngwe e dirwa  
ke ditlhophpha tsa pedi di le kae.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Feleletsa phethene e ya dipalo tse o tlao di dirisang go bopa ditlhophpha tsa pedi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	I3	I4	I5					

II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20



92





Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.

- |    |  |    |  |    |  |   |  |   |  |
|----|--|----|--|----|--|---|--|---|--|
| I  |  | 3  |  | 5  |  | 7 |  | 9 |  |
| II |  | 13 |  | 15 |  |   |  |   |  |




Bopa ditlhophpha tsa pedi.

Thala sekele go dikologa setlhophpha sengwe le sengwe sa pedi.




Go na le ditlhophpha tsa diapole  
di le kae?

Ngwana mongwe le mongwe o  
tlaa amogela diapole di le kae?




Go na le ditlhophpha tsa  
dimonamone di le kae?

Ngwana mongwe le mongwe o tlaa  
amogela dimonamone di le kae?




Go na le ditlhophpha tsa  
dimmabole di le kae?

Ngwana mongwe le  
mongwe o tlaa amogela  
dimmabole di le kae?



Go na le ditlhophpha tsa  
dimmabole di le kae?


Ngwana mongwe le  
mongwe o tlaa amogela  
dimmabole di le kae?



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.




Kwala polelopalo o dirisa bo-pedi.




$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{14}$$



--	--



--	--



--	--




Balela tse di latelang:



Sekeltsa ditlhophha tsa bo pedi  
mo moleng mongwe le mongwe.

$2 + 2 + 2 =$	
$2 + 2 + 2 + 2 =$	
$2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$	
$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$	
$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$	



q3




Letlha:

## Diphethene tsa dipalo 2 go fitlha ka 50

Kgweditharo 3



Sega dipalo tse di tlogetsweng go tswa mo Mosegong wa 2 mme o di kgomaretse mo molapalong. Gape o feleletse dihupu.



Feleletsa phethene ka go khalara dipalo tse di nepagetseng.

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



Thala dihupu go bontsha tse di latelang:

30, 32, 34

28 30 32 34 36 38

40, 42, 44

38 40 42 44 46 48

46, 48, 50

40 42 44 46 48 50






Sega dipalo tse di tlogetsweng go tswa mo Mosegong wa 2 mme  
o di kgomaretse mo molapalong. Gape o feleletse dihupu.



Feleletsa phethene ka go khalara  
dipalo tse di nepagetseng.




61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80




Thala dihupu go bontsha  
tse di latelang:


54, 56, 58



64, 66, 68



72, 74, 76



Teacher:  
Sign:  
Date:



q4




Lettha:

Kgweditharo 3


## Tekatekano




Khalara dikarolo tse pedi tsa dibopego tse di tlaa dirang sebopego se le sengwe.



Thala halofo e nngwe mme o e khalare.



Thala mola go arola ditshwantsho tse ka bobedi gore mathhakore a mabedi a tshwane tshwani.



60

0

1

2

3

4

5


6

7


8

9


10



Thala halofe e nngwe ya sebolego o dirisa boto ya keriti go go kaela.



Thala mola go arola ditshwantsho tse ka bobedi gore matlhakore a mabedi a tshwane tshwani.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:  
Sign:  
Date:



95



## Dipalo le Kemopalo

Kgweditharo 3




Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.

10	II	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15
q	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.



Tlatsa karabo.

$10 + 1 =$	<input type="text"/> II
$10 + 2 =$	<input type="text"/>
$10 + 5 =$	<input type="text"/>
$10 + 3 =$	<input type="text"/>

$15 - 10 =$	<input type="text"/>
$14 - 10 =$	<input type="text"/>
$12 - 10 =$	<input type="text"/>
$11 - 10 =$	<input type="text"/>



62



Balela palo nngwe le nngwe ya mmala mme morago o khalare lenathwana la phazele le le nepagetseng le le nang le palo e e siameng. Dirisa mmala o o tshwanang. Re go diretse ya ntlhha.



10 + 1 ka bohibidu



10 + 3 bopinki



10 + 5 ka botalajwa legodimo




10 + 4 ka boserolwana



10 + 0 ka botalajwa tlhaga




10 + 2 ka mmala wa namune



Bontsha lesome le nne mo molapalong:



Teacher: Sign:
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



96




## Boleele

Kgweditharo 3



Lekanyetsa boleele le bophara jwa teseke kgotsa tafole o dirisa boleele jwa letsogo la gago. Boleele jwa tafole ke matsogo a le makae?

Bophara jwa tafole ke matsogo a le makae?




Boleele ke matsogo a le \_\_\_\_\_.

Bophara ke matsogo a le \_\_\_\_\_.



Ke maoto a le makae mo matlhakoreng?



Tlatsa karabo.



Boleele ke matsogo a le \_\_\_\_\_.



64

0

1

2

3

4

5


6

7



8

9

10



Boleele le bopphara jwa lebokoso di bokanakang?




Boleele ke dikhurmelo tsa  
mabotlolo di le \_\_\_\_\_.

Bopphara ke dikhurmelo tsa  
mabotlolo di le \_\_\_\_\_.



Letlhakore le boleele jwa dikhurmelo di le kae?












Teacher:  
Sign:  
Date:



97



## Palo ya 16

Poeletso:

Ikatise go kwala leinapalo mme o feleletse phethene (paterone).

7








supa



Golaganya ditshwantsho.



Gatisa kana o lat edise dipalo.



16 16 16 16


lesomethataro

16 16 16 16

lesomethataro



Sekeletsa dibaga di le 16 fela.



Go setse di le kae? \_\_\_\_\_



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Thala dilo di le 16.

Jaanong di thale ka  
mokgwa o o farologaneng.



Tlatsa palo e e tlogetsweng.

2	3	4
19		21
17		19



Feleletsa lenaneo kana theibole. Mola mongwe  
le mongwe o na le setshwantsho, palo le lefoko la  
palo eo.

	16	
		lesomethataro



Ke palo efe e nnyane ka  
nngwe mo gol6? \_\_\_\_\_

Ke palo efe e kgolwane ka  
nngwe mo gol6? \_\_\_\_\_



Ke palo efe e nnyane ka nngwe mo go lesomethataro?


Ke palo efe e nyanenyana ka pedi mo go lesomethataro?

Ke palo efe e kgolwane ka nngwe mo go lesomethataro?

Ke palo efe e kgolwane ka pedi mo go lesomethataro?




Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



98



## Palo ya 17

Poeletso:

Ikatise go kwala leinapalo mme o feleletse phethene (paterone).

8



robedi



Golaganya ditshwantsho.




Gatisa kana o latedise dipalo.



17	17	17	17
lesomesupa			
17	17	17	17
lesomesupa			

Feleletsa molapalo.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Thala dilo di le 17.

Jaanong di thale ka  
mokgwa o o farologaneng.



Ke palo efe e tlang  
morago?

16	17	
24	25	
17	18	



Feleletsa lenaneo  
kana theibole.  
Mola mongwe le  
mongwe o na le  
setshwantsho,  
palo le lefoko la  
palo eo.

		17	
			lesomesupa



Ke palo efe e nnyane ka nngwe mo go lesomesupa?

Ke palo efe e nnyanenyana ka pedi mo go lesomesupa?

Ke palo efe e kgolwane ka nngwe mo go lesomesupa?

Ke palo efe e e kgolwane ka 2 mo go lesomesupa?



Tlatsa palo e e tlogetsweng.

Tse gape di bidiwa  
dipalomafeta.

	2		4		6		8		10
	12		14		16		18		20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



qq



## Palo ya 18

Poeletso:

Ikatise go kwala leinapalo mme o feleletse phethene (paterone).

q



robongwe



Golaganya ditshwantsho.




Gatisa kana o latedise dipalo.



18 18 18 18  
lesomerabedi  
18 18 18 18  
lesomerabedi

Feleletsa molapalo.



0 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Thala dilo di le 18.

Jaanong di thale ka  
mokgwa o o farologaneng.



Ke palo efe e e tlang  
kwa morago?

8	q	
33	34	
0	I	



Feleletsa lenaneo  
kana theibole.  
Mola mongwe le  
mongwe o na le  
setshwantsho,  
palo le lefoko la  
palo eo.

	18	
		lesomerobedi



Ke palo efe e nnyane ka nngwe mo go 18?

Ke palo efe e nnyane ka pedi mo go 18?

Ke palo efe e kgolwane ka nngwe mo go 18?

Ke palo efe e kgolwane ka pedi mo go 18?



Tlatsa palo e e tlogetsweng.

I	2		4	5	6	7		9	10
II		I3	I4	I5		I7	I8		20

II      I2      I3      I4      I5      I6      I7      I8      I9      20



Teacher:  
Sign:

Date:



100



## Palo ya |q

Poeletso:

Ikatise go kwala leinapalo mme o feleletse phethene (paterone).

10




|esome



Golaganya ditshwantsho.



Gatisa kana o latedise dipalo.




|q

10

q

|q



10  
q

|q |q |q |q


|esomerobongwe

|q |q |q |q

|esomerobongwe



Sekeletsa dibaga di le |q fela.



Go setse di le kae? \_\_\_\_\_



Thala dilo di le 19.

Jaanong di thale ka  
mokgwa o o farologaneng.



Ke palo efe e e  
tlang fa gare?

14		16
35		37
8		10



Feleletsa lenaneo kana theibole. Mola mongwe le mongwe o na le  
setshwantsho, palo le lefoko la palo eo.

	19	
		lesomerobongwe



Ke palo efe e nnyane ka nngwe mo go 19?

Ke palo efe e nnyane ka pedi mo go 19?

Ke palo efe e kgolwane ka nngwe mo go 19?

Ke palo efe e kgolwane ka pedi mo go 19?



Tlatsa palo e e tlogetsweng.

Tse le tsona di  
bidiwa dipalomaleka.

I		3		5		7		9	
II		13		15		17		19	

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:  
Sign:  
Date:



101



## Palo 20



Golaganya ditshwantsho.



Gatisa kana o latedise dipalo.

20 20 20 20



masomeamabedi

20 20 20 20


masomeamabedi



Sekeletsa dibaga di le 20 fela.




Feleletsa lenaneo kana theibole. Mola mongwe le mongwe o na le setshwantsho, palo le lefoko la palo eo.



Ke palo efe e nnyane ka nngwe mo go 20? \_\_\_\_\_

Ke palo efe e kgolwane ka nngwe mo go 20? \_\_\_\_\_





Kopanya palo le lefoko.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

nne
supa
robongwe
tharo
lesomenngwe
lesomepedi
nngwe
pedi
robedi
lefela
tlhano
thataro
lesometharo
lesome
lesomenne



Tlatsa palo e e tlogetsweng.

Pele		Morago
16	17	
	12	
	14	
	9	10
	6	



Dirisa mafoko nnyane le kgolwane go feleletsa tse:

35 e \_\_\_\_\_ mo go 38


79 e \_\_\_\_\_ mo go 65



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_



102



## Go tlhakanya



Sekeltsa palo e kgolwane mo bolokong nngwe le nngwe.

3	5	15	11	20	8
8	7	12	6	17	18




Tlhakanya tse di latelang.  
Simolola ka go bayaa palo e kgolokgolo la ntsha.




Tlhakanya diboloko.

$1 + 1 + 5 =$	$5 + 1 + 1 =$
$6 + 2 + 10 =$	
$3 + 4 + 2 =$	
$2 + 6 + 3 =$	
$1 + 10 + 2 =$	




Kwala polelopalo ya tse di latelang:





Kwala polelopalo ya nngwe le nngwe ya tse di latelang:



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.


	+	14	=	17
q	+		=	20
12	+	8	=	
15	+		=	20
	+	6	=	13
14	+	3	=	0



Teacher:  
Sign:  
Date:



103




Kgweditsharo 4

## Go ntsha




Balela.


17
19
14
12



Kwala polelopalo.



Kwala polelopalo.



Balela.

18
7
15
9



Feleletsa dipalo o dirisa dithalo.



$$16 - \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$10 + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$





Ntsha diboloko.

 $(10 + 3) - 2 =$ $13 - 2 =$		
------------------------------------	--	--



Balela tse di latelang:

$11 + 7 = \boxed{\phantom{00}}$ $11 + 4 + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$	$11 + 7 = \boxed{\phantom{00}}$ $11 + 5 + \boxed{\phantom{00}} = \boxed{\phantom{00}}$
$19 - 7 = \boxed{\phantom{00}}$ $19 - (5 + \boxed{\phantom{00}}) = \boxed{\phantom{00}}$	$17 - 9 = \boxed{\phantom{00}}$ $17 - (7 + \boxed{\phantom{00}}) = \boxed{\phantom{00}}$




Feleletsa tse di latelang:

Fa o oketsa 5 gabedi ke	<input type="text"/>	Fa o oketsa 3 gabedi ke	<input type="text"/>	Fa o oketsa 4 gabedi ke	<input type="text"/>
Fa o oketsa 7 gabedi ke	<input type="text"/>	Fa o oketsa 2 gabedi ke	<input type="text"/>	Fa o oketsa 8 gabedi ke	<input type="text"/>
Fa o oketsa 10 gabedi ke	<input type="text"/>	Fa o oketsa 9 gabedi ke	<input type="text"/>	Fa o oketsa 1 gabedi ke	<input type="text"/>



Araba tse di latelang:

$9 + 9 - 1 =$	<input type="text"/>	kgotsa	Fa o oketsa 9 - 1 gabedi =	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	kgotsa	Fa o oketsa 9 - 1 gabedi =	<input type="text"/>
$4 + 4 - 1 =$	<input type="text"/>	kgotsa		



104



Bala gore ke dikatse di le kae tse di dutseng mo letsatsing.  
Bosigo tse dingwe tsa tsona di robala kwa morago ga lebota.  
Bereka gore ke tse kae tse di ka fa morago ga lebota o bo o kwala palo.

$3 + \square = \square$

$4 + \square = \square$



Rarabolola tse di latelang:  
O ka nna wa dira sethalo go go thusa.



Lerato o ne a na le dinamune di le 4. Peter o mo file dinamune di le 13.  
Jaanong o na le dinamune di le kae?


Mandla o na le dikheraeyone di le 5. Amo o na le dikheraeyone di le 8.  
Ke mang yo a nang le dikheraeyone di le mmalwa?






Dirisa molapalo go rarabolola ts edi latelang:


Thandi o na le dimmabole tse ditala di le 6 le tse di botala jwa legodimo di le 9.  
O na le dimmabole di le kae?



Lerato o na le dimmabole di le 16. Tse robedi di ditala mme tse dingwe di botala jwa legodimo. Lerato o na le dimmabole tse di botala jwa legodimo di le kae?



Thandi o na le dipanana di le 19. Themba o na le dipanana di le 10.  
Thandi le Themba ba na le dipanana di le kae go feta?



Ke dipalo dife tse di magareng ag 25 le 30?



Sekeletsa palo e kgolwane ka 1 mo go 76.

74	75	76	77	78
----	----	----	----	----



Sekeletsa palo e kgolwane ka 2 mo go 76.

74	75	76	77	78
----	----	----	----	----

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



105



## Dipalotlwaelo



Ke mang yo o gorogileng la ntsha mo lebelong?  
Kwala maemo a bona fa tlase ga bona.

Sipho



Lerato



John



Peter



Amo



Ba thale ba le mo  
seraleng.

Selefera

Gauta

Boronse

Ke mang yo o boneng gauta?

Ke mang yo o boneng selefera?



Thala mogala wa  
dibaga jaana:

Sebaga sa ntsha se botala jwa legodimo  
Sebaga sa bobedi se sehibidu.  
Sebaga sa boraro se botala jwa tlhaga.  
Sebaga sa bone se serolwana.  
Sebaga sa botlhano se botala jwa legodimo.  
Sebaga sa borataro se sehibidu.  
Sebaga sa bosupa se botala jwa tlhaga.  
Sebaga sa borobedi se serolwana.  
Sebaga sa borobongwe se botala jwa legodimo.  
Sebaga sa bolesome se sehibidu.

Mogala wa me wa dibaga.





Lebelela tatelano ya dibopego.  
Kopolola dibopego mo mafelong a a nepagetseng mo tafoleng.  
Re go diretse ya ntlha.



### Ke sebopego sefe se e leng sa:

Bone		Bosupa	
Botlhano		Borobongwe	
Bobedi		Bofelo	
Boraro		Borataro	



Dira tse di latelang:



Khalara sekele ya ntlha bohibidu.



Khalara sekele ya botlhano serolwana.



Khalara sekele ya borobedi botalajwa legodimo.



Thala molapalo wa 10 go fitlha ka 20.  
Sekeletsa palo ya boraro le ya borobedi.



11

12

13

14

15

16

17


18

19

20




106



## Dilo le dibopego

Poeletso:





Poeletso: Feleletsa phethene.



Kgweditharo 4




Batla ditshwantsho tse pedi tsa kgwele le ditshwantsho tse pedi tsa lebokoso mo lokwalodikgannyeng kgotsa makasineng mme o di kgomaretse fa tlase.



Thala sekele e e botala jwa legodimo go dikologa dilo tsotlhhe tse di kgonang go releta. Thala sekwere se sehibidu go dikologa dilo tsotlhhe tse di kgonang go kgokologa.






Gatisa lefoko mme o thale selo.

lebokoso

kgwele




Bala dikhutlotharo tsotlhe mme o kwale palo.



Karabo:



Gatisa mme o bale dibopego.



Disekele



Dikwere



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

107




Kgweditharo 4



Ke dikhoene dife  
tse o kgonang go  
di nyalanya?




Tshwaya dikhoene le dipampiritshelete mo bolokong nngwe le nngwe tse  
di tlaa go nayang tse di latelang:



 RIO	 10	 1R	 2R	 5R	 10R	 5c	 10c	 20c	 50c	 1R	 2R	 5R	 10R
---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------

 R20	 20	 1R	 2R	 5R	 10R	 5c	 10c	 20c	 50c	 1R	 2R	 5R	 10R
---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------

 RI5	 10	 1R	 2R	 5R	 10R	 5c	 10c	 20c	 50c	 1R	 2R	 5R	 10R
---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------



Ntsha R2.

RI2 – R2 = RIO		



Ntsha R5.

RI5 – R5 = RIO		



O kgona go thala dikopanyo tse di farologaneng tsa R20 di le kae?

Re go diretse ya ntlha.

--	--



Sekeletska khoene mo  
moleng mongwe le mongwe  
e o ka kgonang go reka go le  
gontsi ka yona.



Teacher:  
Sign:  
Date:



108



## Madi a mangwe




Balela.




Balela.

R5
R9
R7
R4




RI3
RI5
RI7
RI4






Tlatsa karabo.



Ke efe e kgolwane?  
Sekeltsa karabo.


RIO + RI =	
RIO + R2 =	
RIO + R3 =	
RIO + R4 =	
RIO + R5 =	

5c kgotsa R5
20c kgotsa R20
RI kgotsa 50c
R2 kgotsa RI
20c kgotsa 50c



Tlhakanya dipalo go ya kwa matlhakoreng le kwa tlase mme o tlatse dikarabo.

R2	R4	R9	=
R7	R3	R5	=
R6	R8	RI	=
=	=	=	=



Lebelela sekao  
mme o feleletse tse  
dingwe.



James o rekile senkgwe sa R8.  
O se dueletse ka madi a pampiri a RIO.  
O bone tshentshi yabokae?

RI7	=	RIO	+	R7
RI6	=		+	
RI5	=		+	
RI4	=		+	
RI3	=		+	
RI2	=		+	

Potso ke eng?

---



---

Kwala dipalo.

---

Kwala palo mme o e balele.

---



Mmaagwe Busi o rekile hutshe ka  
RI7. O duetse ka madi a pampiri a  
RIO. O bone tshentshi ya bokae?



Letsatsi la botsalo la ga Judy e ne  
e le ka Latshipi. O amogetse R5 go  
tswa mo go ausiagwe, R2 go tsw amo  
go abutiagwe le RIO go tswa mo  
go ntsalaagwe. O amogetse bokae  
gotlhelele?

Potso ke eng?

---



---

Kwala dipalo.

---

Kwala palo mme o e balele.

---

Potso ke eng?

---



---

Kwala dipalo.

---

Kwala palo mme o e balele.




10q




Kgweditharo 4



Tshwaya sebopego se sennyennye mo bolokong bongwe le bongwe.




Tshwaya sebopego se segologolo mo bolokong bongwe le bongwe.




Khalara tsotlhhe tse:


- dikwere ka botala jwa legodimo
- dikhutlotharo ka bohibidu
- disekele ka botala jwa tlhaga










Thala setshwantsho o dirisa dibopego. Re go simololetse setshwantsho sengwe le sengwe a dibopego di le 2.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Thala dibopego mo keriting.  
Dirisa dikwere tse dinnye go go thusa.




Teacher:  
Sign:  
Date:




110




Gatisa dibopego tse di latelang:




Tshwaya go bua gore a sebopego se na le matlhakore a a tlhamaletseng kgotsa a a kgolokwe.










Thala sebopego ka:





Bala palo ya disekele, dikwere le dikhutlotharo.



Sekele

Sekwere

Khutlotharo



Batla setshwantsho go tswa mo makasineng sa sengwe se se nang le:


matlhakore a a kgolokwe

matlhakore a a tlhamaletseng



Teacher:  
Sign:  
Date:






Kgweditharo 4



Naya maina a dibopego tse di latelang:



Thala setshwantsho sa gago o dirisa disekele, dikhutlotharo le dikwera fela.



94

0

1

2

3

4

5


6

7




8

9

10





Thala halofo e nngwe ya sebole sengwe le sengwe.  
Dirisa dikwere tse dinnye go go thusa.



Tsotlhe di na le matlhakore a a tlhamaletseng a a kgolokwe.



II2



Letlha:

Kgweditharo 4



## Ditlhophpha tsa tlhano go fitlha ka 20

Thala disekele go bopa ditlhophpha tsa tlhano.  
O na le ditlhophpha tsa tlhano di le kae?


Setlhophpha se le  sa 5



ditlhophpha tsa 5



ditlhophpha tsa 5



ditlhophpha tsa 5



Bala palo ya menwana. Kwala karbo.



$5 + 5 + 5 =$



$5 + 5 + 5 + 5 =$



$5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$







$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$



96



Kwala polelopalo ya nngwe le nngwe ya tse di latelang:



Araba diotso.



O bona madi a tshipi a  
5c a le makae?

E kwale jaaka polelopalo.




Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.

I	2	3	4		6	7	8	9	
II	I2	I3	I4		I6	I7	I8	I9	

II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20





113



Kgweditlharo 4



Bopa ditlhophpha tsa tlhano mme o kwale polelopalo.



Thala ditlhophpha tsa tlhano go bontsha polelopalo.

$$5 \quad + \quad 5 \quad + \quad 5 = \quad \square$$

$$5 \quad + \quad 5 \quad + \quad 5 \quad + \quad 5 = \quad \square$$



0

2

3

4

5

6

7

8

9


10




A small, colorful cartoon character with a purple head, green body, and blue limbs, resembling a stylized frog or dragon.

Kwala polelopalo ya nngwe le nngwe ya tse di latelang:


5 + 5 =



An empty square box with a black border, located at the bottom right of the page.



A small, empty square box located in the bottom right corner of the page, likely intended for a student to draw a picture related to the lesson.



A decorative footer element featuring cartoon animal characters, including a blue elephant and a pink flamingo, positioned at the bottom left corner.



O bala dipalo tse tlhano gakae? \_\_\_\_\_

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20



Go na le matsogo a le 3 mo letlhhabaphefong.

Go na le menwana e le mekae mo letlhaphofeng?




Teacher:

Sign:

Date:

A horizontal ruler scale with markings every millimeter. The numbers 11 through 20 are displayed above the scale, with each number in a different color: 11 is blue, 12 is green, 13 is orange, 14 is red, 15 is purple, 16 is blue, 17 is green, 18 is orange, 19 is red, and 20 is purple.


14




## Go aroganya go fitlha ka 20




Aroganya dimonamone magareng ga ditsala tse tlhano.  
Mongwe le nngwe e tlaa bona dimonamone di le kae?




Tsala nngwe le nngwe e tlaa  
bona dimonamone di le



Tsala nngwe le nngwe e tlaa  
bona dimonamone di le



Tsala nngwe le nngwe e tlaa  
bona dimonamone di le



Tsala nngwe le nngwe e tlaa  
bona dimonamone di le




Khalara dikatiso tsa tlhano.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.



100

0

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10



Dira sethalo go bontsha tse di latelang.  
A go na le dibadisi tse di setseng?

Aroganya dibadisi di le 10 magareng ga ba na  
ba le batlhano.

Dibadisi tse di setseng di  .

Aroganya dibadisi di le 11 magareng ga ba na  
ba le batlhano.

Dibadisi tse di setseng di  .

Aroganya dibadisi di le 6 magareng ga ba na ba  
le batlhano.

Dibadisi tse di setseng di  .

Aroganya dibadisi di le 16 magareng ga ba na  
ba le batlhano.

Dibadisi tse di setseng di  .



Kwala polelopalo ya nngwe le nngwe ya tse di latelang:



$$5 + 5 =$$









115



Kgweditharo 4

## Diphethene tsa diaplo – bo tlhano go fitlhha ka 100




Feleletsa phethene ka go khalara dikatiso tsa tlhano.

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Thala dihupu go bontsha tse di latelang:

86, 88, 90



70, 75, 80



55, 60, 65, 70




Dirisa tleloko go bontsha go bala metsotsa ka bo tlhano.



0 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Baya dipalo go tswa mo Mosegong wa 2 mo mafelong a  
dipalo di tlogetsweng mo go ona mo melapalong e.  
Gape feleletsa dihupu.




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Teacher:  
Sign:  
Date:



116





Kgweditsharo 4




Golaganya lepele le  
lemorago la phologolo  
nngwe le nngwe.



Pele



Morago



Sekeletsa motsu  
o o golaganang  
le motsu o o  
fifaditsweng.



104

0

1

2

3

4

5

6

7

8




9

10



3

Khalara pono e e nepagetseng.



4

Katse e kae?


Khalara karabo e e nepagetseng.



5

Lebelela ditshwantsho  
tsa ditlhare.

Khalara pono-godimo.



11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

117




## Ditlhophpha tsa bo pedi go fitlha ka 20

Dira ditlhophpha tsa pedi. Kwala gore go na le ditlhophpha di le kae.



Dira ditlhophpha tsa pedi. Thala ditlhophpha.





Araba dipotso.



Go na le dinonyane di le kae?


O ka kgonna go dira ditlhophha tsa pedi di le kae?

Kwala polelopalo.




Thala disekele  
go dira tse di  
latelang.


Ditlhophha di le 7 tsa 2




Ditlhophha di le 8 tsa 2






Ditlhophha di le 9 tsa 2



Ditlhophha di le 10 tsa 2



Kwala polelopalo  
ya tse di  
latelang.



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20






## Bo pedi – poeletso ya go tlhakanya go fitlha ka 20



Go na le maoto a le makae? Kwala polelopalo ya nngwe le nngwe.



Thala dibopego tsa tse di latelang:

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\quad}$$


$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\quad}$$

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\quad}$$







Kwala polelopalo ya tse di latelang:



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$









Khalara dikatiso  
tsa pedi.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20



Ke na le dipakete di le 6 tsa dimonamone di le 2 nngwe le nngwe, ken a le dimonamone di le kae? Thala setshwantsho mme o kwale polelopalo.



Ke na le dimonamone di le .



||q



Kgweditharo 4




Feleletsa phethene ka go khalara dipalo.




Thala dihupu go bontsha tse di latelang:

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100


54, 56, 58




64, 66, 68



74, 76, 78



94, 96, 98




Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng. Khalara phethene: 2, 4...

I			3				7			10
II							17			20




Feleletsa molapalo.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Sega dipalo go tswa mo Mosegong wa 2 mme o di beye mo  
melapalong ya dipalo tse di tlogetsweng.  
Gape o feleletse dihupu.



11

12

13

14

15

17

18

19

20



120




## Diphethene tsa dipalo – bo pedi go fitlha ka 100

Kgweditharo 4



A o kgona go bona diphethene tsa bo pedi?





Khaara diboloko go bontsha ditlhophha tsa bo pedi.

Bala gore go na le ditlhophha di le kae.



4



112

0

1

2

3

4

5

6

7


8

9


10




Golaganya ditlhophha tsa bo pedi le polelopalo ka  
go thala mola.




$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16$$



Teacher:
Sign:
Date:






I2I






Kgweditharo 4






Kwala gore go na le diboloko di le kae mo seduting kana setshelong sengwe le sengwe. Sekeletsa seduti se se boketenyana.



Kwala gore go na le diboloko di le kae mo seduting kana setshelong sengwe le sengwe. Sekeletsa seduti se se botlhofonyana.



Bala gore go na le diboloko di le kae. Morago bereka gore go tlhokega diboloko tse dingwe di le kae go tshegetsa setshamekisi. Re go bolelela gore setshamekisi se bega diboloko di le kae.



O

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10



Thala selo se se boketenyana kgotsa se se  
botlhofonyana go na le diboloko.



Dirisa dilo di le 5 mo tesekeng ya gago. Sa ntsha fopholetsa gore di bega  
bokae mme morago o dibege mo sekaleng kgotsa mo balanseng go bona gore a  
phopholetso ya gago e ne e nepagetse.

Thala selo	Fopholetsa	Mmase kana boima	Pharologano
	diboloko _____	diboloko _____	_____ - _____ = _____




122





Araba tse di latelang:

Go na le dikwere dii le kae?





Jaanong go na le dikwere di le kae?




Ra re 12 gabedi ke 24.

Go na le maoto a le makae?





Jaanong go na le maoto a le makae?





Ra re 6 gabedi ke

Go na le disekitlele di le kae?




Jaanong go na le disekitlele di le kae?




Ra re 10 gabedi ke

Go na le malatsi a le makae mo bekeng?

S	M	T	W	T	F	S

S	M	T	W	T	F	S

Go na le malatsi a le makae mo dibekeng di le pedi?

Ra re 7 gabedi ke

Go na le dikheraeyone di le kae?



Jaanong go na le dikheraeyone di le kae?




Ra re 14 gabedi ke



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Tlatsa karabo.

Fa o oketsa 4 gabedi ke	=	8
Fa o oketsa 10 gabedi ke	=	
Fa o oketsa 11 gabedi ke	=	
Fa o oketsa 2 gabedi ke	=	
Fa o oketsa 6 gabedi ke	=	



Tlatsa karabo.

Fa o oketsa pedi gabedi ke	nne
Fa o oketsa tharo gabedi ke	
Fa o oketsa nne gabedi ke	
Fa o oketsa tlhano gabedi ke	
Fa o oketsa thataro gabedi ke	
Fa o oketsa supa gabedi ke	



Feleletsa theibole kana lenaneo.


$9 + 9 + 1 =$	<input type="text"/>	kgotsa	Fa o oketsa $9 + 1$ gabedi =	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	kgotsa	Fa o oketsa $8 + 1$ gabedi =	<input type="text"/>
$10 + 10 + 1 =$	<input type="text"/>	kgotsa		<input type="text"/>
$7 + 7 + 1 =$	<input type="text"/>	kgotsa	Fa o oketsa $7 + 1$ gabedi =	<input type="text"/>



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_



123





## Go hafola




Araba tse di latelang:

Go na le dikwere dii le kae?



Jaanong go na le dikwere di le kae?



Ra re halofo ya 24 ke 12.

Go na le dmaoto a le makae?




Jaanong go na le maoto a le makae?



Ra re halofo ya 12 ke

Go na le disekitlele di le kae?



Jaanong go na le disekitlele di le kae?



Ra re halofo ya 20 ke

Go na le malatsi a le makae mo dibekeng di le 2?

S	M	T	W	T	F	S

Go na le malatsi a le makae mo bekeng e le nngwe?

S	M	T	W	T	F	S

Ra re halofo ya 14 ke

Go na le dikheraeyone di le kae?



Jaanong go na le dikheraeyone di le kae?



Ra re halofo ya 16 ke



Tlatsa karabo.

Halofo ya 8	=	4
Halofo ya 10	=	
Halofo ya 6	=	
Halofo ya 12	=	
Halofo ya 14	=	



Tlatsa karabo.




Halofo ya nne ke	pedi
Halofo ya thataro ke	
Halofo ya pedi ke	
Halofo ya robedi ke	
Halofo ya lesome ke	



Tlatsa karabo.



Halofo ya 10 ke	5
Halofo ya 12 ke	
Halofo ya 14 ke	
Halofo ya 16 ke	
Halofo ya 18 ke	



Teacher:  
Sign:  
Date:



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I24




Kgweditharo 4



Bala gore go na le dibopego tse di farologaneng di le kae, mme morago o  
arabe dipotso.

## Tshedimosetso

Letlha:




1. Go na le dikwere di le kae?

2. Go na le dikhutlotharo di le kae?

3. Go na le dikhutlonnetsepa di le kae?

4. Go na le disele kana didiko di le kae?

I20



Maungo a a tlhophilwe ke ditsala tsa gago di le 20. Tlhaola maungo mme o thale mo kerafong ya ditshwantsho tsa maungo a o a tlhaotseng mme morago o arabe dipotso tse di fa tlase.



Leungo

Senotlolo =

Seterooberi	Apole	Pyere	Panama	Namune

Ke bana ba bakae ba ba ratang diterooberi?

Ke bana ba bakae ba ba ratang diapole?

Ke bana ba bakae ba ba ratang dipyere?

Ke bana ba bakae ba ba ratang dipanana?

Ke bana ba bakae ba ba ratang dinamune?

Bana ba rata leungo lefe thata?

Bana ba rata leungo lefe go le gonye?



Teacher:  
Sign:  
Date:



125



Letlha:



Bana mo phaposiborutelong ba na le ditshamekisi tse di latelang.  
Ba na le mofuta mongwe le mongwe e le mekae?



Feleletsa lenaneo.

Setshamekisi	Palo
Dimpopo	
Ditoroko	
Dithedibera	
Diroboto	




Feleletsa kerafo ya ditshwantsho ka go thala palo e e  
siameng ya ditshwantsho ya motho yo o kgomaretsang wa  
mofuta mongwe le mongwe wa setshamekisi.



Ditshamekisi tse re nang le tsona

Senotlolo =




Dimpopo	Ditoroko	Dithedibera	Diroboto



Araba dipotso. Lebelela kerafo ya ditshwantsho go go thusa.

Ke bana ba bakae ba ba nang le dimpopo?	
Ke bana ba bakae ba ba nang le ditoroko?	
Ke bana ba bakae ba ba nang le dithedibera?	
Ke bana ba bakae ba ba nang le diroboto?	
Ke setshamekisi sefe se se ratiwang thata?	
Ke setshamekisi sefe se se sa ratiweng thata?	





Re lekanyetsa dieledi jang? Thala mola go nyalanya selwana le sedirisiwa sa go lekanyetsa se se nepagetseng.

## Mothamo



Tshwaya seduti kana setshelo se se tlaa tsholang bonnye.













Tshwaya seduti kana setshelo se se tlaa tsholang bonnye.













A diduti kana ditshelo di tletse kgots adi lolea?












O tlhoka dikopi di le tlhano go tlatsajeke e le nngwe.

O tlhoka dikopi tse dingwe di le kae go tlatsa dijeke tse dingwe tse pedi?  
Di thale.



Khalara bogolo jo bo siameng jwa seeledi.

	+		=	<input type="text"/>
	+		=	<input type="text"/>
	+		=	<input type="text"/>



Teacher:  
Sign:  
Date:







I27



## Diphethene tsa jiometeri







Feleletsa diphethene.





Atolosa phethene.




Itlhamele diphethene tsa gago o dirisa didiko, dikwere le dikhutloharo.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_



I28




Kgweditharo 4








Thala mola wa tekatekano o o kagoganyang setshwantsho ka dihalofo tse pedi tse di lekanang.

## Tekatekano




Kopolola ddibopego, mme morago o thale mola wa tekatekano.




I28


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Feleletsa setshwantsho ka go thala halofo e nngwe e e  
tshwanang tshwani.



Thala halofo e nngwe ya sebopego.




# Dintlha



130

# Dintlha



# Dintlha

